

Please note: This document was created automatically and is not a substitute for the manufacturer's original document.

## Product Datasheet

### Human PKM2 Recombinant Protein BOB-PROTP14618-100UG

|                            |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article Name               | Human PKM2 Recombinant Protein                                                                                                                                                                             |
| Biozol Catalog Number      | BOB-PROTP14618-100UG                                                                                                                                                                                       |
| Supplier Catalog Number    | PROTP14618-100ug                                                                                                                                                                                           |
| Alternative Catalog Number | BOB-PROTP14618-100UG-100UG                                                                                                                                                                                 |
| Manufacturer               | Boster Bio                                                                                                                                                                                                 |
| Category                   | Proteine/Peptide                                                                                                                                                                                           |
| Application                | SDS-PAGE                                                                                                                                                                                                   |
| Product Description        | Human PKM2 Recombinant Protein expressed in E. coli with His-tag. Sequence domain: 1-531aa. Application(s): SDS-PAGE, Enzyme Activity. Endotoxin: < 1 EU per 1ug of protein (determined by LAL method).... |
| Concentration              | 1mg/ml (determined by Bradford assay)                                                                                                                                                                      |
| Molecular Weight           | 60.1 kDa (551aa)                                                                                                                                                                                           |
| Tag                        | His-Tag                                                                                                                                                                                                    |
| UniProt                    | <a href="#">P14618</a>                                                                                                                                                                                     |
| Buffer                     | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol                                                                                                                                                      |
| Source                     | E. coli                                                                                                                                                                                                    |
| Form                       | Liquid                                                                                                                                                                                                     |